

**CETI 5100.101.01**

**SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I MONITORING**

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u mjesecu martu 2015.god.
Broj izvještaja	00-390/3
Datum izdavanja izvještaja	15.04.2015.god.

**PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA**

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br. 05-D-3566/1, CETI br. 00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	18.02.2015.

**PODACI O UZORKU**

Datum uzorkovanja	1-31.03.2015.god.
Vrsta uzorka	Imisilska mjerjenja kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , CO, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM <sub>10</sub> česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring

PRILOZI	
1.	

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB,DIJAGNOSTIKU I ZAŠТИTU  
OD ZRAČENJA**  
**Danijela Šuković, spec.toks. hem**

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

## SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	6
2.Rezultati mjerena.....	7
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	8-13
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-21
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	22-32
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	33-39
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	40-42
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	43-48
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	49-54

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

## 1.UVOD

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca marta u skladu sa **Programom monitoringa kvaliteta vazduha za 2015.god.** izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.

**Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:**

### **1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama**

#### **1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”**

U Podgorici, na mjernej stanici Nova Varoš, vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija:

- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida,
- ugljen monoksida,
- PM<sub>10</sub> čestica,
- sadržaja olova u PM<sub>10</sub>,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-ova u PM<sub>10</sub>,
- benzena i
- meteoroloških parametara,

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje maksimalne, minimalne i mediana 24-časovnih i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

#### **1.2. Bar**

U Baru (mjerna stanica Bar 2) je vršeno mjerjenje sledećih parametara:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- ozona
- ugljen monoksida
- PM<sub>2,5</sub>,
- PM<sub>10</sub> čestica,
- sadržaja olova u PM<sub>10</sub>,

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-ova u PM<sub>10</sub>,
- benzene i
- meteoroloških parametara,

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24-časovnih i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.3. Nikšić**

U Nikšiću je u kontinuitetu vršeno mjerene:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ugljen monoksida,
- ozona
- benzene
- PM<sub>10</sub>,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM<sub>10</sub>,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-ova u PM<sub>10</sub>,

Usled kvara na uzorkivaču tokom marta mjeseca nije vršeno mjerene PM<sub>2,5</sub>.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)**

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerene:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida,
- PM<sub>10</sub> (automatsko mjerene),
- PM<sub>2,5</sub>,

Usled kvara na uzorkivaču tokom marta mjeseca nije vršeno gravimetrijsko mjerene PM<sub>10</sub>, a samim tim ni analiza PM<sub>10</sub> na sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM<sub>10</sub>, benzo

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

(a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.5.Tivat**

U Tivtu je vršeno mjerjenje **PM<sub>2,5</sub>** čestica.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

### **1.6.Golubovci**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida i**
- **sumpor dioksida,**
- **ozona**

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.7.Gradina**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida,**
- **ozona**

Mjerenja na ovoj stanicu su bila u prekidu od 5.03 do 8.03 usled prekida na elektro mreži (loši vremenski uslovi-visok snijeg).

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

### **1.1. METODE**

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO<sub>2</sub>, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO<sub>2</sub> i NO<sub>x</sub>, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O<sub>3</sub> NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM<sub>10</sub> prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM<sub>2,5</sub> prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM<sub>10</sub> čestica, metodom MEST EN 14902:2011

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

## 2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore.br. 25/12), i to:

### 1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i benzen.
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon.
- Srednje mjesecne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-ova (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama.

### 2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka).

Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja 1-časovna, maksimalna 8-časovna i srednja dnevna vrijednost,
- C<sub>50</sub>, medijana,
- najmanja vrijednost (minimalna)
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV ( SDV )-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV ( SDV )-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV ( M8hSV )-granična vrijednost (max.osmočasovna srednja vrijednost)
- GV ( SGV )- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ  
PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ**

<b>1.Opšti podaci</b>			
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)	
1.2.	Ime grada	Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_03	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)
		6603787.37	4700417.54
		Nm (m)	
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	CO. NO. NO <sub>2</sub> . NOx.PM <sub>10</sub> . benzen.Pb. BaP	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
<b>2.Klasifikacija stanice</b>			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna	
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m	
<b>3.Mjerna oprema</b>			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija	
NO. NO <sub>2</sub> . NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija	
PM <sub>10</sub>	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja	
Pb	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS	
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS	
<b>4.Opis uzorkovanja</b>			
4.1.	Lokacija mjernog mesta		
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

**Tabela 1.Srednje dnevne i maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti**

Datum	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Benzen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Ugljen monoksid ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )
1.03	63.84	4.15	1.33
2.03	65.12		1.13
3.03	37.62		0.70
4.03	8.62	0.48	0.26
5.03	20.86	0.72	0.44
6.03	4.53	0.47	0.24
7.03	5.88	0.43	0.22
8.03	5.88	0.37	0.21
9.03	7.06	0.41	0.23
10.03	20.74	1.02	0.44
11.03	22.18		0.40
12.03	30.33		0.59
13.03	32.41		0.54
14.03	18.17		0.35
15.03	39.75		0.60
16.03	54.58		0.84
17.03	54.42	2.71	0.79
18.03	43.77	1.40	0.55
19.03	33.23	1.04	0.42
20.03	15.32	0.46	0.27
21.03	39.25	1.07	0.66
22.03	38.69		0.60
23.03	39.63	5.25	0.72
24.03	31.28	0.54	0.53
25.03	36.45	0.20	0.84
26.03	62.31	1.59	0.65
27.03	72.46	1.39	0.60
28.03	10.16	0.36	0.23
29.03	20.00	0.85	0.36
30.03	21.34	0.94	0.40
31.03	14.43	0.45	0.31
GV (SDV)	<b>50</b>		
GV (SGV)	<b>40</b>	<b>5</b>	
GV (M8hSV)			<b>10</b>

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 2.Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.53	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	72.46	
Srednja 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.30	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.28	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	6	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**Tabela 3.Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM<sub>10</sub> čestica većih od granične vrijednosti (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**

MART						
P	U	S	Č	P	S	N
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

**Tabela 4.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	742	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja podataka	99.86	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.37	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	142.59	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.94	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24.31	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 5.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	22
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	70.96
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.20
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.25
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.19
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.78
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	$5 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

**Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**


Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.23
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.32
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.96
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja	0.96
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	$10 \text{mg}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

**Tabela 7.Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u  $\text{PM}_{10}$  česticama**

	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BaP	Markeri BaP $\text{ng}/\text{m}^3$	PAH
	<0.015	2.22	16.00	35.36
GV	<b>0.5</b>			
CV		<b>1</b>		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NOVA VAROŠ- PODGORICA**



**Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida**

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

### **2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ**

#### **1.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** tokom mjerena u martu mjesecu (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **2.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su upoređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.  
Šest srednjih dnevnih vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  tokom mjeseca marta je bilo **iznad** granične vrijednosti.

#### **3.BENZEN**

Srednja dnevna vrijednost **benzena** je jedan dan bila ( od 22 dana validnih mjerena ) iznad propisane **granične vrijednosti** na godišnjem nivou od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### **4.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ ). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjerena u martu mjesecu na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **5.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO (A) PIREN U $\text{PM}_{10}$**

$\text{PM}_{10}$  su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku marta mjeseca, izračunavan kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka. je značajno **ispod** propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize  $\text{PM}_{10}$  čestica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo(a)antracena,benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno (a.2.3-cd)pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u martu mjesecu je  $2.22 \text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na **ciljnu vrijednost** ( $1\text{ng}/\text{m}^3$ ) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.2.MJERNA STANICA-BAR  
PODACI O STANICI-BAR**

<b>1.Opšti podaci</b>					
1.1.	Ime stanice	Bar 2			
1.2.	Ime grada	Bar			
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_06			
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04			
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica			
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore			
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda			
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)	
		6591680.68	4662409.66	11.95	
1.9.	NUTS				
1.10.	Zagađujuće materije koje se mijere	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO, NO <sub>2</sub> ,Nox,benzen, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , Pb, As, Cd, Ni i BaP			
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra			
1.12	Druge informacije				
<b>2.Klasifikacija stanice</b>					
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje			
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana			
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000mx 50m			
<b>3.Mjerna oprema</b>					
3.1.	Naziv				
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda				
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija			
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija			
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija			
NO. NO <sub>2</sub> . NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija			
PM <sub>10</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija			
PM <sub>2,5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija			
Pb. As. Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS			
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS			
<b>4.Opis uzorkovanja</b>					
4.1.	Lokacija mjernog mesta				
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m			
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata			
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano			

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
BAR 2**

**Tabela 8.Srednje dnevne vrijednosti**

<i>Datum</i>	<i>Sumpor dioksid (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</i>	<i>Benzен (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</i>	<i>PM<sub>10</sub> (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</i>	<i>PM<sub>2.5</sub> (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</i>
1.03	5.78	4.63		38.98
2.03	5.40	3.33		40.04
3.03	5.58	1.37		24.94
4.03	6.29	2.19		14.50
5.03	4.86	1.33		25.87
6.03	7.10	1.57		7.69
7.03	5.32	1.44		5.27
8.03	4.70	1.56		6.32
9.03	4.69	2.37	17.05	7.93
10.03	4.60	1.66	31.62	22.54
11.03	5.53	3.00	29.98	16.13
12.03	5.74	3.23	38.55	25.10
13.03	5.38	2.29	36.78	25.91
14.03	5.56	2.84	33.12	22.64
15.03	5.64	3.90	52.89	36.19
16.03	5.68	4.26	69.95	55.18
17.03	5.33	3.92	77.87	62.72
18.03	6.01	3.79	63.42	55.77
19.03	6.04	2.08	49.47	37.31
20.03	6.54	2.45	49.34	35.37
21.03	6.71	2.94	38.84	27.64
22.03	5.05	3.35	79.26	36.28
23.03	4.68	3.04	47.35	24.97
24.03	4.75	3.29	28.11	22.94
25.03	4.63	1.12	30.09	24.47
26.03	4.82	2.40	22.34	13.85
27.03	5.46	2.80	56.17	36.61
28.03	6.80	1.35	41.98	18.73
29.03	6.50	2.09	15.56	10.24
30.03	5.31	3.23	31.99	20.63
31.03	5.75	2.53	30.37	21.53
<b>GV (SDV)</b>	<b>125</b>		<b>50</b>	
<b>GV (SGV)</b>		<b>5</b>	<b>40</b>	<b>25</b>

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 9. Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti**

Datum	Ozon ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Ugljen monoksid ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )
1.03	84.83	1.48
2.03	107.57	1.40
3.03	107.65	0.31
4.03	89.01	0.68
5.03	96.22	0.65
6.03	89.49	0.25
7.03	86.06	0.24
8.03	89.32	0.25
9.03	96.42	0.77
10.03	94.49	0.76
11.03	99.92	0.80
12.03	104.29	0.95
13.03	99.39	0.68
14.03	99.79	1.13
15.03	111.61	1.45
16.03	114.92	1.56
17.03	101.17	1.55
18.03	104.35	1.39
19.03	112.54	0.74
20.03	96.27	0.92
21.03	103.33	1.16
22.03	102.66	1.31
23.03	112.69	0.89
24.03	106.27	0.99
25.03	110.91	0.47
26.03	98.62	0.63
27.03	102.87	0.63
28.03	88.84	0.51
29.03	105.62	0.61
30.03	114.49	0.66
31.03	111.13	0.68
1.03	84.83	1.48
2.03	107.57	1.40
3.03	107.65	0.31
<b>Ciljna vrijednost</b>	<b>120</b>	
<b>GV (M8hSDV)</b>		<b>10</b>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 11.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	23
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	74.19
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.56
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	79.26
Srednja 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42.26
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	38.55
Broj prekoračenja 24 časovne GV	6
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	

**Tabela 12.Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM<sub>10</sub> čestica većih od granične vrijednosti (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**

MART							
P	U	S	Č	P	S	N	
							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

**Tabela 13.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2.5</sub>**

Broj 24 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.27
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	62.72
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	26.59
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24.94
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 14.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.09	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	12.29	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.55	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	5.38	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.60	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7.10	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.56	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.53	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**Tabela 15.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.35	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	80.33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.28	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	8.79	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 16.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.12
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.63
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.62
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.53
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	$5 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

**Tabela 17.Statistička obrada rezultata mjerena ozona**

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	84.83
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	114.92
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	101.38
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	102.66
Broj prekoračenja 8 časovne	0
	Ciljna vrijednost
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

**Tabela 18.Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.24
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.56
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.85
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.76
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
	Granične vrijednosti
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	$10\text{mg}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 19 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM<sub>10</sub> česticama**


	Pb µg/m <sup>3</sup>	Cd	As ng/m <sup>3</sup>	Ni
	<0.015	<3	<3	1.84
GV	<b>0.5</b>			
Ciljna vrijednost		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

**Tabela 20.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**


	BaP	Markeri BaP ng/m <sup>3</sup>	PAH
	2.21	11.74	23.85
Ciljna vrijednost	<b>1</b>		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

## 2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

### **2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima za jednočasovne srednje vrijednosti** ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i
- srednje dnevne vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje i srednje dnevne vrijednosti) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi, su tokom mjerena u martu mjesecu bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su upoređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ( $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.  
Šest srednjih dnevnih vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$** , tokom mjeseca marta (23 dana validnih mjerena), je bilo **iznad** granične vrijednosti.

#### **4. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{2.5}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti,  **$\text{PM}_{2.5}$**  na ovoj lokaciji u mjesecu martu, su bile četrnaest dana **iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ( $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

#### **5.BENZEN**

- Sve srednje dnevne vrijednosti **benzena** su bile ispod propisane **granične vrijednosti** na godišnjem nivou od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### **6.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10\text{ mg}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida**, na ovom mjernom mjestu tokom mjeseca februara, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **7. OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su poređene sa:

- propisanom **ciljnog vrijednošću** ( $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

#### **8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM<sub>10</sub>**

- PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polickličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku marta mjeseca, izračunavan kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod** 0.5 µg/m<sup>3</sup>. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u martu mjesecu bio je 2.21 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na **ciljnu vrijednost** od 1.0 ng/m<sup>3</sup> propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

#### **2.3. MJERNA STANICA - NIKŠIĆ**

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*  
**PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

<b>1.Opšti podaci</b>				
1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar		
1.2.	Ime grada	Nikšić		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6577557.59	4737876.06	629
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mijere	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO,NO <sub>2</sub> ,Nox, PM <sub>10</sub> ,PM <sub>2.5</sub> ,Pb,As, Cd, Ni i BaP i benzen		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
<b>2.Klasifikacija stanice</b>				
2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m		
<b>3.Mjerna oprema</b>				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija		
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija		
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija		
PM <sub>10</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
PM <sub>2.5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS		
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS		
<b>4.Opis uzorkovanja</b>				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NIKŠIĆ 2**

**Tabela 21.Srednje dnevne vrijednosti**

Datum	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Sumpor dioksid ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Benzen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.03	55.59	6.46	6.21
2.03	99.90	5.73	6.29
3.03	70.26	9.08	2.63
4.03	62.82	11.00	3.86
5.03	66.33	6.36	3.10
6.03	53.75	13.89	1.94
7.03	31.12	6.41	1.45
8.03	32.23	5.12	2.12
9.03	54.45	5.82	3.09
10.03	76.79	8.28	3.59
11.03	59.79	10.28	4.11
12.03	35.26	7.49	3.31
13.03	46.77	11.34	3.25
14.03	71.58	9.01	3.08
15.03	109.32	8.52	6.08
16.03	72.23	10.26	6.97
17.03	45.39	11.34	6.52
18.03	13.76	13.05	4.50
19.03	9.20	10.78	2.66
20.03	41.63	8.77	4.20
21.03	21.36	10.33	4.62
22.03	9.61	8.44	4.24
23.03	30.41	7.55	4.61
24.03	53.10	8.01	4.12
25.03	39.00	6.18	3.79
26.03	37.49	6.20	2.41
27.03	31.52	9.01	2.42
28.03	33.12	5.90	2.09
29.03	38.10	7.70	3.95
30.03	36.08	5.86	4.62
31.03	41.06	6.25	2.78
<b>GV (SDV)</b>	<b>50</b>	<b>125</b>	
<b>GV(SGV)</b>	<b>40</b>		<b>5</b>

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 22. Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti**

Datum	Ozon( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Ugljen monoksid ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )
1.03	51.07	2.92
2.03	54.81	3.12
3.03	88.43	0.94
4.03	78.92	1.10
5.03	69.26	0.93
6.03	73.48	0.38
7.03	82.75	0.40
8.03	84.33	0.55
9.03	85.58	0.55
10.03	82.50	0.52
11.03	101.47	1.19
12.03	77.92	1.33
13.03	79.45	0.45
14.03	96.91	0.73
15.03	96.56	1.55
16.03	95.70	1.80
17.03	91.07	1.90
18.03	92.07	1.61
19.03	92.29	0.81
20.03	86.86	1.62
21.03	97.62	1.72
22.03	76.17	1.55
23.03	87.13	1.59
24.03	54.03	1.64
25.03	51.19	1.13
26.03	70.44	0.96
27.03	70.59	1.09
28.03	76.25	0.37
29.03	102.20	0.84
30.03	69.01	1.20
31.03	104.40	1.23
<b>Ciljna vrijednost</b>	<b>120</b>	
<b>GV (M8hSDV)</b>		<b>10</b>

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 23.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9.20	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	109.32	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	47.71	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41.63	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	13	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 24.Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM<sub>10</sub> čestica većih od granične vrijednosti (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**

<b>MART</b>							
P	U	S	Č	P	S	N	
						<b>1</b>	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	
<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	
<b>30</b>	<b>31</b>						

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 25.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.37	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	36.39	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8.40	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	6.92	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.12	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13.89	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8.40	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja	8.28	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 26.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.73	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	95.83	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13.78	
Mediana časovnih vremena usrednjavanja	8.65	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 27.Statistička obrada rezultata mjerena ozona**

Broj 8 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100	
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	51.07	
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	104.40	
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	81.30	
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	82.75	
Broj prekoračenja 8 časovne	0	
Ciljna vrijednost		
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**Tabela 28.Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

Broj 8 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100	
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.37	
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	3.12	
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.22	
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.13	
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 29.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	1.45	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	6.97	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.83	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.79	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.45	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.97	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.


**Tabela 30 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM<sub>10</sub> česticama**

	Pb µg/m <sup>3</sup>	Cd	As ng/m <sup>3</sup>	Ni
	<0.015	<3	<3	5.05
GV	<b>0.5</b>			
Ciljna vrijednost		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>20</b>


**Tabela 31.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**

	BaP	Markeri BaP ng/m <sup>3</sup>	PAH
	4.62	24.50	55.16
Ciljna vrijednost	<b>1</b>		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.  
**2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NIKŠIĆ 2**



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedo sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

### **2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2**

#### **1.SUMPOR DIOKSIDA**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i
- srednju dnevnu vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom marta mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca marta bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM<sub>10</sub>)**

Srednje dnevne vrijednosti **PM<sub>10</sub>** upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ( $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) koja se ne smije prekoracići više od 35 puta u toku godine.  
Srednje dnevne vrijednosti **PM<sub>10</sub>**, tokom marta mjeseca, su bile **trinaest** dana **iznad** propisanih graničih vrijednosti.

#### **4.BENZEN**

Pet dana su srednje dnevne vrijednosti **benzena** bile iznad propisane **granične vrijednosti** na godišnjem nivou od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### **5.OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnog vrijednošću** ( $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

#### **6.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10\text{ mg}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti **ugljen monoksida** je tokom mjeseca marta, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**7. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM<sub>10</sub>**

- PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polickličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku marta mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod** 0.5 µg/m<sup>3</sup>. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u martu mjesecu bio je 4.62 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na **ciljnu vrijednost** od 1.0 ng/m<sup>3</sup> propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.4.MJERNA STANICA -PLJEVLJA**

**PODACI O STANICI-PLJEVLJA**

<b>1.Opšti podaci</b>				
1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagadjujuće materije koje se mjeru	PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
<b>2.Klasifikacija stanice</b>				
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanicu			
<b>3.Mjerna oprema</b>				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
PM <sub>10</sub>	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja		
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
PM <sub>2,5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
<b>4.Opis uzorkovanja</b>				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR**

**Tabela 32.Srednje dnevne vrijednosti**

Datum	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM <sub>2.5</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Sumpor dioksid ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.03	69.59	53.87	68.34
2.03	115.19	46.35	55.21
3.03	46.84	25.27	34.28
4.03	81.30	43.15	59.53
5.03	42.14	26.04	48.60
6.03		20.12	35.05
7.03	21.04	13.12	31.05
8.03	27.55	12.73	28.69
9.03	48.09	23.30	36.54
10.03	57.82	36.21	35.75
11.03	86.68	66.93	50.91
12.03	50.49	35.75	27.57
13.03	43.93	35.02	38.34
14.03	59.02	24.94	49.26
15.03	106.47	95.03	53.58
16.03	171.67	137.68	54.28
17.03	157.17	120.99	58.56
18.03	85.18	73.59	43.16
19.03	94.21	87.03	52.70
20.03	93.23	78.06	54.27
21.03	96.52	86.21	69.83
22.03	97.34	82.68	81.15
23.03	121.03	104.38	60.80
24.03	105.44	89.36	76.44
25.03	94.01	40.61	59.25
26.03	106.81	90.77	52.55
27.03	124.24	51.96	45.07
28.03	49.56	34.50	13.04
29.03	55.83	31.28	40.06
30.03	122.56	53.23	61.15
31.03	53.95	23.13	61.87
<b>GV (SDV)</b>	<b>50</b>		<b>125</b>
<b>GV(SGV)</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 33.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.77	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	21.04	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	171.67	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	82.83	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	85.93	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	23	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 34.Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM<sub>10</sub> čestica većih od granične vrijednosti (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**

MART						
P	U	S	Č	P	S	N
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

**Tabela 35.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2.5</sub>**

Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	12.73	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	137.68	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	56.24	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	46.35	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)		
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**Tabela 36.Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**


Broj jednočasovnih mjerena	742	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.86	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7.93	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	366.68	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	54.62	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	39.70	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13.04	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	81.15	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	49.58	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja	52.55	
Broj prekoračenja časovne GV	1	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 37.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**


Broj jednočasovnih mjerena	742	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.86	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8.13	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	69.99	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	32.86	
Mediana časovnih vremena usrednjavanja	31.37	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

#### 2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA



Slika 6.Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 7.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

#### **2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA**

##### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Jedna jednočasovna srednja vrijednost **sumpor dioksida** je tokom mjeseca marta bila **iznad** propisane granične vrijednosti.

Sve srednje dnevne vrijednosti **sumpor dioksida** su bile **ispod** propisane granične vrijednosti od  $125\mu\text{g}/\text{m}^3$

##### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka), su tokom marta mjeseca, bile **ispod** propisane granične vrijednosti .

##### **3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** ( $50\mu\text{g}/\text{m}^3$  ), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.  
Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$** , tokom mjeseca marta, su bile **dvadeset tri dana iznad** propisane granične vrijednosti.

##### **4. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{2.5}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{2.5}$** , na ovoj lokaciji u mjesecu martu, su bile **dvadeset pet dana iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ( $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.5.MJERNA STANICA -TIVAT  
PODACI O STANICI-TIVAT**

<b>1.Opšti podaci</b>				
1.1.	Ime stanice	Tivat		
1.2.	Ime grada	Tivat		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_10		
1.4.	Kod stanice	MNE_03_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6557638.85	G.širina (m) 4698672.85	Nmv (m) 3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM <sub>2.5</sub>		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
<b>2.Klasifikacija stanice</b>				
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanicu			
<b>3.Mjerna oprema</b>				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
PM <sub>2.5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
<b>4.Opis uzorkovanja</b>				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat . 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
TIVAT**

**Tabela 38.Srednje dnevne vrijednosti**

Datum	PM <sub>2.5</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.03	26.33
2.03	4.98
3.03	7.29
4.03	20.69
5.03	2.74
6.03	6.24
7.03	5.52
8.03	7.92
9.03	21.51
10.03	19.35
11.03	28.13
12.03	22.13
13.03	13.48
14.03	22.98
15.03	40.32
16.03	43.73
17.03	9.31
18.03	24.34
19.03	27.71
20.03	19.13
21.03	18.92
22.03	25.70
23.03	13.66
24.03	30.41
25.03	28.36
26.03	6.51
27.03	17.73
28.03	23.39
29.03	13.78
30.03	30.26
31.03	28.19
<b>GV (SGV)</b>	<b>25</b>
<b>Ciljna vrijednost</b>	<b>25</b>

**Tabela 39.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2.5</sub> čestica**

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.74	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	43.73	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	19.70	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	20.69	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	nema
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)		
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	

## **2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI TIVAT**

### **1.ČESTICE PREČINA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ (PM<sub>2.5</sub>)**

Validnih mjerena PM<sub>2.5</sub> u martu mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 31 dan.

Srednje dnevne vrijednosti **PM<sub>2.5</sub>** čestica su bile deset dana **iznad** granične vrijednosti, (propisane na godišnjem nivou od  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.6.MJERNA STANICA -GOLUBOVCI  
PODACI O STANICI-GOLUBOVCI**

<b>1.Opšti podaci</b>			
1.1.	Ime stanice	Golubovci	
1.2.	Ime grada	Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_05	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_05	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6601947.52	G.širina (m) 4688794.08 Nm v (m) 13
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,NO,NO <sub>2</sub> ,NOx	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
<b>2.Klasifikacija stanice</b>			
2.1	Tip područja	Ruralno	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB	
2.3.	Dodatne informacije o stanicu		
<b>3.Mjerna oprema</b>			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija	
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija	
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
<b>4.Opis uzorkovanja</b>			
4.1.	Lokacija mjernog mjesta		
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat . 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-  
GOLUBOVCI**

**Tabela 40.Srednje dnevne vrijednosti i mak.8h srednje dnevne vrijednosti**

<b>Datum</b>	<b>Sumpor dioksid (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>Ozon (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>
1.03	6.17	
2.03	4.89	
3.03	6.80	
4.03	7.43	
5.03	5.01	
6.03	6.36	
7.03	4.32	84.12
8.03	3.70	86.96
9.03	5.59	91.13
10.03	4.91	88.13
11.03	4.49	90.83
12.03	6.89	90.07
13.03	7.62	91.75
14.03	7.13	93.58
15.03	8.37	102.91
16.03	6.85	104.65
17.03	7.48	88.89
18.03	6.94	96.30
19.03	8.31	95.61
20.03	8.96	93.41
21.03	8.27	101.19
22.03	6.39	77.99
23.03	5.08	82.46
24.03	5.49	70.05
25.03	4.23	52.97
26.03	6.25	66.00
27.03	6.81	52.52
28.03	6.59	70.09
29.03	6.16	85.74
30.03	9.13	66.70
31.03	4.99	89.22
<b>GV(SDV)</b>	<b>125</b>	
<b>Ciljna vrijednost</b>		<b>120</b>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 41.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.43	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41.08	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.38	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	5.32	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.70	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9.13	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.37	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	6.39	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Tabela 42.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.36	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	35.31	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.76	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	1.33	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---


*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 43.Statistička obrada rezultata mjerenja ozona**


Broj 8 časovnih mjerena	25	
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	80.64	
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	52.52	
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	104.65	
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	84.53	
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	88.89	
Broj prekoračenja 8 časovne	0	
Ciljna vrijednost		
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

## 2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

### **2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GOLUBOVCI**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja, tokom mjeseca marta, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom marta mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3.OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su poređene sa:

- propisanom **ciljnou vrijednošću** ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona, tokom marta mjeseca, su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**2.7.MJERNA STANICA-GRADINA  
PODACI O STANICI-GRADINA**

<b>1.Opšti podaci</b>				
1.1.	Ime stanice	Gradina		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6604352.00	G.širina (m) 4792911.00	Nmv (m) 1094
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , Nox, O <sub>3</sub>		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
<b>2.Klasifikacija stanice</b>				
2.1	Tip područja	Ruralno		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB		
2.3.	Dodatne informacije o stanicu			
<b>3.Mjerna oprema</b>				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
<b>4.Opis uzorkovanja</b>				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat . 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

### **2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA**

**Tabela 44.Srednje dnevne ( $\text{SO}_2$ ) i mak.8h srednje dnevne vrijednosti ( $\text{O}_3$ )**

<b>Datum</b>	<b><math>\text{SO}_2(\mu\text{g}/\text{m}^3)</math></b>	<b>Ozon (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>
1.03	5.14	58.86
2.03	4.81	92.09
3.03	9.33	63.39
4.03	13.85	57.68
5.03		
6.03		
7.03		
8.03		
9.03	8.12	44.30
10.03	10.21	45.31
11.03	13.84	58.64
12.03	7.41	52.60
13.03	7.40	35.40
14.03	10.58	52.04
15.03	6.41	57.28
16.03	6.73	58.40
17.03	6.86	58.33
18.03	21.50	58.66
19.03	10.40	68.55
20.03	13.82	67.28
21.03	13.79	96.42
22.03	10.26	104.08
23.03	9.06	65.17
24.03	6.60	65.94
25.03	6.27	65.19
26.03	6.13	85.12
27.03	14.68	42.13
28.03	6.44	48.77
29.03	7.38	56.06
30.03	7.12	55.74
31.03	6.42	78.40
<b>Ciljna vrijednost</b>		<b>120</b>
<b>GV (SDV)</b>	<b>125</b>	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 45.Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	655	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	88.16	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.83	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	68.31	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9.32	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	6.91	
Broj 24 časovnih mjerena	27	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	87.09	
Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.81	
Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	21.50	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9.28	
Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7.41	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**Tabela 46.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

Broj jednočasovnih mjerena	655	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	88.16	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.71	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.10	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.47	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	1.36	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA*

---


*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.*

**Tabela 47.Statistička obrada rezultata mjerenja ozona**


Broj 8 časovnih mjerena	27
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	87.09
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	35.40
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	104.08
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	62.66
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	58.64
Broj prekoračenja 8 časovne	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

## 2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV



Slika 11.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedo sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u martu 2015.god.

**2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI  
GRADINA**

**1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve srednje 1-časovne koncentracije **sumpor dioksida**, tokom mjeseca marta, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

**2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti.  
**Sve** izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca marta bile **ispod** propisane granične vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**3.OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** (  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona u martu mjesecu su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

**Šef odsjeka za neorgansku analitiku**

Mr.sci.Dejan Jančić. dipl.hem

**Obradivač:**

Radomir Žujović. dipl.hem

**Šef odsjeka za organsku analitiku**

Mr.sci.Vladimir Živković.dipl.inž.tehn.

**Lica odgovorna za izvođenje mjerjenja**

Siniša Popović. dipl.far

Maja Branković

Ivan Đurović

Petar Galjić